

LO GRINHON

LA GAZETA D'ANARQUISMO
D'AUTOCRITIQUE

Nº 34 IVERN DE 98-99

SOMARI

- 1- Bonjorn Bon an !
- 2- Novelas
- 3- Lo Mochon Chalendon
- 4- S'apelava Jesus
- 6- Xavièr la pèta
Mots Croisats
- 7- Dauba de sanglièr
- 8- Dins l'afar d'un an

LO GRINHON es la gazeta de l'associacion occitana "PARLAREM EN VIVARES" de vès ANONAI. Es mandat a tots los aderents.

Per lo receure, mandar 50 F a:

LO GRINHON
Lo Petit Avanon
07370 OZON
Faire lo chèc a l'ordre de PARLAREM EN VIVARES
Las adesions partan dau 1^o de Janvièr e s'achaban lo 31 de Decembre.

BONJORN BON AN

Tots los ans ne'n prenem un !

Ne'n veiquià un de mai. E lo Grinhon achaba sos **detz ans de viá**. Qu'es pas per quò qu'es vengut rasonable. Es totjorn pas preissat mas', coma se dis, i a d'autres jorns detrès lo suc. A chas pauc fai son chamin. Son pretz-fait de parar nòstra linga lo mena plan-plan. Espera que quò vai bojar dau costat de las lingas de França daquestan (Avem dejà parlar dau rapòrt Poignant e de la charta europeana de las lingas minoritaras).

Dins la familia daus jornalets occitans, nòstre cosin **Lo Pitron** s'es arrestat sus lo bòrd de la rota que son paire èra guechit. Anem pas laissat la familia dins la pena. Tots los abonats dau Pitron van receure aquel numerò dau Grinhon e, si vòlon contunuar lo chamin daube nosautres, seran los benvenguts. **Han Shook** a promès de nos mandar de sas novelas e de pas essublar sos amics dins sa retira.

Veiquià ! Mancarem encara pas de travalh daquestan. Lo Grinhon vos baila rendetz-vos per la prima e espera vos soetar encara sovent

BON JORN BON AN !

NOVELAS OCCITANAS

Joannès DUFAUD, primé par L' Académie de Languedoc.

Joannès Dufaud a reçu un Prix d'Académie, catégorie document, pour son *Dictionnaire français-nord occitan*, paru aux éditions Jean-Pierre Huguet, 42200 Saint-Julien-Molin-Molette.

Aquel premi, fòrça meritat per l'òbra remirabla de nòstre Joannès Dempús tant de tems nos fai mai que plaisir. Sièm fièr, tots a Parlarem, e lhi disèm un grand merci.

Lo Pitron s'es en anat

Coma l'ausèl s'es envolat e es tornat dins son païs. Nos mancará lo jornau que nos arrivava de Diá. Mas a prometut de pas se quesar, lo farem chantar per la prima. Amics dau *Pitron* poietz faire un morcèl de chamin daube nosautres. E sietz los benvenguts.

Un novèl libre de Joan-Claudi FORET

Joan-Claudi Foret ven de publiar en lengadocien, *Lo Libre Dels Grands Nombres, o falses e us de fals*. Vut novelas ("uèit ficcions o uèit falses, coma dis l'autor") que son dau melhor d'aquel autor, tot en finessa e preciosita. La lenga es richa, es un plaser de se perdre dins sas ficcions e sas enigmas. Parlarem pas mai encuèi d'aquelas novelas - lo titre fai pensar a Bodon, d'assurat - fau las legir e fan brojar.

Mas dos mots sus la *nota de l'autor* a la fin dau libre, que nos parlan dau travalh de l'escritura. Tres novelas son estat publicaas en francés dins una revua dau Val d'Aosta pueis reviraas per l'autor en occitan. Un autra escrita en francés e mai retravalhaa en occitan. Las quatre autres son escritas "quora en francés, quora en occitan, segon coma me venián los paragrafs". Fin finala los racontes son "aplanats" en occitan.

Força interessant lo chaminament de l'autor e mai per achabar, sa definicion de nòstra condicion umana sus un ritme decasillabic : "azardos, numeric e temporal".

Lo Libre dels Grands Nombres - Joan-Claudi Foret
Editorial El Trabucaire, 2,rue Jouy d'Arnaud - 66140 CANET
100 F

Musiques et danses traditionnelles en Ardéche
Les 17 et 18 avril prochain un week-end de musiques traditionnelles est organisé à Salavas.

Pour l'occasion des mélodies ardéchoises figureront en bonne place du répertoire.

Dances : animatrice, Geneviève Chuzel
Violon populaire : animateur Patrick Mazellier.
Contact : 04 75 45 03 65

Lo CIDO devèm lo CIRDOC, ostal d'Occitanie.

Le CIRDOC est un syndicat mixte né de la volonté de la Région Languedoc-Roussillon et de la ville de Béziers. Il a commencé ses activités depuis la mi-octobre. Fin février seront installés les fonds du CIDO et de la ville de Béziers.

Ce fonds documentaire est spécialisé dans le domaine occitan : 45800 ouvrages, 1700 titres de périodiques (dont *Lo Grinhon*), 3400 disques et cassettes audio, 1000 partitions musicales, 640 films et vidéos, 2400 affiches, plus de 1000 manuscrits, des milliers d'images (diapositives, photos, cartes postales...) et des centaines de dossiers de presse.

Ce fonds constitue une véritable médiathèque de l'Occitanie. Il devrait s'enrichir d'acquisitions nouvelles et permanentes.

Le budget du CIRDOC est intéressant. L'investissement de base est de 12 millions de francs, le budget de fonctionnement de 3 millions de francs par an. Et ceci sans compter le personnel qui est mis à disposition par la Région et la ville de Béziers.

Leis Amics de Mesclum

Coma tots los ans aquesta associacion nos presenta son *Armanac Marselhes* daube de novelas, d'articles de contes... Per legir bien au chaudet.

Concors Literari D'aqueste an, l'associacion, daube lo jornau "La Marseillaise" organisa un concors literari *Escriptura en Lenga d'Oc*, daube tres categorias :

- Conte : prèmi Jòrgi Gibelin
- Novèla : prèmi Victor Gelu
- Premi especiau per escolans, liceans e collegians. Es badat en tots los publics e totas las grafias son admesas.

Rensemhangements e reglament : La Marseillaise - Leis amics de Mesclum, 19, cours d' Estienne d'Orves, BP 1862, 13 222 Marseille cedex 01

Contact telefonic : 04 91 27 04 31.

Per seure l'actualitat occitana :

La Faraça, la gazeta ardechesa dei Vans :
Paul Reinoard La Grand' Fònt 07260 Joyeuse. 70 F
L'occitan, periodic de la vida occitana :
427, Avenue des Morets 82000 Montauban. 120F
E totas las semanas : **La Setmana**, lo setmanier occitan d'informacions : BP 486 - 64 234 Lescar

Lo Mochon Chalendon

Marcelle Pion-Roux nous a raconté que son père, le soir de Noël n'avait jamais le temps de s'attarder : "Ai pas lo temps, me fau 'nar doblar lo Père Noël !" Mais il prenait le temps de conter, par exemple, cette histoire du "Mochon Chalendon". Et, au retour de la messe de minuit, il allait donner une ration supplémentaire aux animaux de la crèche dans son étable.

Qu'èra Chalendas. Lo monde s'apromptavan a anar a la messa de meianut. Per la velhaa, lo paire aviá adut dins la chaminèia un gròs morcel de boès : un mochon. Dins l'estiu, avian copat un vielh fraisse essut e l'avian recaptat dins la chapa ; chaliá que siguesse bien essut per que brule tota la nut.

Autrecòp, lo monde anavan a la messa a pè. S'arrossavan los uns los autres per i anar. Los plus luenh sonavan los autres en passant. Qu'èra genti dins la nut quelos luminons que davalavan per las charreiras e los violetas.

La maire aviá botat cueire dins la marmita de saucissas e las niflas dau caion. Ò laisserián au chaud au caire dau fuòc per minjar quand tornarián de la messa.

La grand-maire, iela, anava pas a la messa, restava bien au chaud au caire dau fuòc. Lo monde filèran. La grand-maire gaitèt brular lo mochon puei anèt se jaire. Sa coja èra dins la cuisina. S'assomelhet.

Tot d'un còp, auviguèt quocam que bramava :

- O o o o !

Creguèt que qu'èran los vesins que sonavan per anar a la messa, e de respondre:

- L'an modat !

vocabulari

mochon (grosse bûche de bois)
recaptar (mettre de côté, ranger)
s'arrossar (se rassembler, se regrouper)
nifla (museau)
modar (partir)

beurlar, burlar (hurler)
furgonar (fourgonner)
esmodar
s'estelar (se fendre)
javanion (chat-huant, hibou)

Un quart d'ora après, quò tornèt començar :

- O ooo !

- L'an modat, vos diso !

E quò contunuava, puei la grand maire s'endermiguèt.

Quand lo monde tornèran de la messa, vite, anèran veire si l'aviá bien dermit, si aviá pas agut paur.

- Non, ai pas agut paur, mas per dermir pas moienc, n'i a qu'an beurlat tota la nut, vos sonavan per anar a la messa. Meme que devián esser en retard.

Pas melh. Pensèran que radotava o ben qu'aviá fait un songe. Pas melh. Vite, la maire bota las assietas per minjar un morcel. Lo paire se bota a furgonar lo mochon per l'esmodar. Lo boès s'estela e, que trova dedins ? Un javanion, brulat-rostit, petafinat, la paura bestia.

Comprenguèron que la grand-maire radotava pas, aviá ben auvit quocam. Lo javanion s'èra botat a l'abrit dins lo mochon e lo fuòc l'aviá esvelhat e brulat.

Veiquià la trista fin dau javanion per una nut de Chalendas.

Marcelle Pion-Roux

Conte de Noèl

S'APELAVA JESÙS

Au jorn d'encuèi, dengun se rapèla plus d'aquel òme tant vielh, mòrt i a pas mau de temps que s'apelava Jesùs coma dengun mai au païs.

Un jorn qu'un gamin mai curiós lhi aviá demandat perqué s'apelava coma aquò, veiquiá çò que lo brave òme lhi aviá racontat:

"Dedins un païs de montanha tant luènh d'aiçí se trovava doas fèrmas pas luènh l'una de l'autra. Una granda aube de bonas tèrras, de bons prats un bon tropèl e un riche proprietèr, lo Clemenç que restava solet aube sa filha Sòfi dempuèi que sa femna èra mòrta la paura en botant au monde lo garçon qu'aviá tant esperat mas que, pas fai per la tèrra, avián portat au cementèr aube sa maire.

L'autra fèrma, aus ubacs, tota en tèrras pendolentas, en blachas e en prats per la comba, èra travalhaa per un paure fermièr, aidat per sa femna e sos enfants, tota una familha de monde onèstes e valhents.

Lo Clemenç qu'aviá trop de travalh per faire tot solet sa gròssa fèrma preniá a jornaas de garçons daus environs mas surtot lo Milo, l'ainat de sos vesins que traitava de crèvafam, pas per rendre service mas per çò que qu'era lo mai valhent e que lo paiava gaire.

Lo Milo a vint ans fasiá un genti garçon. Sòfi, de dos ans mai joèina, lo trovava a son idèia e aquò dempuèi qu'anavan a l'escola. Se gardava ben de ne'n parlar a son paire que voliá per sa filha unica un òme riche. Milo compreniá tot e raisonnable evitava Sòfi, malgrèt que pasmens aguèsse tant d'amistat per ela. Mas la filha lo voliá e tots dos doncas èran d'acòrd d'esperar

povèir s'esposar plus tard e tot urós se frecantavan a l'escondut.

Lo Clemenç que poviá pas eissublar sa paura femna e son garçon s'èra pas tornar mariar, velhava sa petita coma lo lait au fuòc. Mas los temps aviá passat, Sòfi fasiá una filha genta coma tot e los garçons l'avisan a la sortiá de la messa. Mas lo Clémenç los sonhava de travèrs e la filha per pas enoiar son paire virava la tèsta de l'autre latz per çò que li aviá dit un jorn que si un garçon la desonorava lo tuariá de même que l'enfant.

Sòfi s'ocupava a bien tenir lo mainatge, son paire la laissava faire sans s'aperceure de çò que lo monde començavan de remarcar. Bien sur a fòrça de se veire a l'escondut, arrivèt a Sòfi e Milo çò qu'es totjorn arrivat, que se passa encara e que se passarà totjorn. La paura filha escondiá son estat, tremblant de paur, se rapelant çò que son paire lhi aviá dit, poviá pas mai parlar de se mariar, jamai la donariá au Milo, que trovava trop paure.

Chalendas arrivava. Aquel jorn, Sòfi se trovava sola ès la maison. Son paire, per la jornaas, aidava a caionar ès de vesins. La paura èra dedins los tormentos : son enfant anava broihar. En sonant sa maire mòrta, botèt au monde son enfant, un genti garçon que, riant e plorant, teniá dedins sos braç sus son coèr. Trovèt los gèstes per lo sonhar, lo malhotar, mas coma faire per lo sauvar ? L'escondre en son paire quand rintrrà.

Las campanas sonavan los promèirs de la messa de meianut, pas luènh de la crecha un poèle èra ativat. Sòfi pensèt qu'aiçí son popon auriá pas frèid, vite en l'escondant sos son mantèl, lo portèt ès la gleisa ben paquetat dedins sos lanhes, lo botèt a la crecha a la

plaça dau petit Jesùs, en esperant un miracle. Trovèt la força de se'n tornar e quand son paire rintrèt la trovèt en la coja. Pensant qu'aviá pres frèid, se'n anèt tot solet a la messa de meianut.

Las campanas avián arrestat de sonar, la gleisa èra plena de monde. Sos lhurs raubas lonjas, quauquas vielhas femnas escondián lo chauffa-pès que lhurs teniá los pès au chaud. L'armonium, los cantiques fasián durmir lo petit Jesùs de la crecha. Lo campanèir que veiá pas trop clar aviá ren remarcat en ativant los cièrges.

La messa s'achabava. Au trafic de las campanas, daus esclòps, daus enfants, dau monde qu'anavan veire la crecha, l'enfant comencèt a s'esvelhar, a bojar en virant sa petita tèsta, sortant sos petits braç de sos lanhes. Se botèt a plorar sos los uèlhs esmervelhats daus enfants e estonats dau grand monde.

La Filòmèna que s'entendiá aus poponets faguèt coma aquò : "A fam aquel enfant, chau lo portar enquesiam e lhi donar a beure." Lo monde s'avisan. Dengun ausava pas lo prendre.

Dempuèi un bon moment, lo Clemenç sentiá bojar son coèr e, tot estravirat, sonhava aquel enfant, aqueles lanhes, aquel bonet, aquela petita babina... Lhi semblava veire l'enfant qu'aviá tant regretat. Pasmens coma èra possible... Tot 'n un còp, en un eilhiuç, comprenguèt tot e prenguèt l'enfant dedins sos braç.

Quand Sòfi veguèt rintrar son paire que portava son poponet, comprenguèt que lo miracle, qu'aviá tant demandat en plorant dau temps de la messa, èra arriva. Lo petit Jesùs, sa maire e son frairon au cial l'avián escotaa.

Clemenç, lo coèr plen de regrett, pausèt l'enfant dedins los braç que sa filha parava e,

lo tenant en braçaa, lhi donava plen de caressas, los uèlhs molhats de larmas de bonur e de faire d'una gròssa votz per escondre son esmocion :

- Ten lo bien au chaud ton petiòton, ma paura petita. Mas pòves creire que sio urós d'estre grand-paire, telament que ne'n gibarai pas trop son bograton de paire que me'n vau querre per parlar mariatge e batisalhas. D'aquel enfant, volò èstre lo pairin e l'apelarem Jesùs !

Defòra, lo jalibre fasiá lo pais tot blanc, las èrbas, las plantas e los arbres semblavan tot en flors.

E l'òme tant vièlh d'achabar son istoara en disant : "Veiquiá, mos enfants, perqué m'avián apelat e que m'apèlo encara : Jesùs."

Marie MOURIER (octobre 1998)

Vocabulari :

Dengun mai : personne d'autre.

A l'escondut : en cachette.

Brolhar : germer, naître.

Lanhes : langues.

Ativar : allumer.

Enquesiam : quelque part.

Estravirat : bouleversé.

Parar los braç : tendre les bras pour recevoir l'enfant.

Gibar : gronder, réprimander.

LA MAMET Q CONTAVA

Lo Xavier la Peta, d'ès Lubances

En quatorze, delh costat d'è Lubancs viviá un boscatièr nomat Xavièr de son petit nom. "E sabe pas perqué, çò disiá ma grand, lo monde l'apelavan per escaine "Xavièr la peta". Partiguèt a la guerra coma tant d'autres lo mandèran elh front dinc las tranchadas. Aqui los òbus plòvian de pertot, e te chaplavan los ómes, e te chaplavan los arbres melh que l'ápia d'un boscatier... L'i aviá de jorns pasmens qu'èran un pauc pus calmes, coma si, de chasque costat, los òmes n'avian pro de se tirar dessobre, e se pausavan un pauc...

Un jorn coma 'quò, Xavièr, qu'èra caporau, prenguèt dos òmes eme iel, anèran quèrre d'aigua dinc un trauc d'òbus, a quauques mètres de la tranchada... Mès èran pas solet! Veguèran tres òmes abilhats de gris eme de casques ponchuts, que se botèran a bramar : "Achtung ! Wer da ?" que los ajustavan eme lhors fusils . Tot d'un còp, l'un daus allemands diguèt aus autres : "Nicht schiessen ! " e bramet en patoès d'èst

nosautres : " E be Savièr ! me reconeixses pas ? Sos lo Frederic ! (son nom èra Friedrich). Pasmens n'avem pro chaplat de boès totes dos a Mazan ! ".

Aqu'era verai... Eran estats boscatièrs
dins lo bosc de Mazan, fasiá dejá quauquas
annadas... "Te rapèles pas d'aquela cana que
t'aviau faita ? L'i aviau escultat una serp
dessobre..." "L'ai totjorn ! ço faguèt
Xavièr... Ò ! bogre de Frederic ! Pasmens !
se rencontrer aqui totes dos !"

Los Frederic voguèt se rendre prisonier, e, elh retorn, beguèran totes dos un bon canon, qu'aqu'èra pas un 75. E lo Savièr passèt serjant.

Auguste Chambouleyron


N.B. Question que je me suis souvent posée : Le Frédéric n'était-il pas, en fait, un alsacien mobilisé dans l'armée allemande ?

Vocabulari	Apia : achon, streral (hâche) Dessobre : dessus Sos : siau, sio (je suis) Achtung ! : atencion (en alleland)	Wer da ? : quau es a quò ? Nicht schiessen ! : tiratz pas !
Lubancs : (St Joseph les Blancs)		
Boscatièr : bûcheron		
Escaïne : escai ; faus nom (surnom, sobriquet)		

Los Mots Croisats dau Gui

- 1- Dança provençala / 2- Finas chas los trobadors
 3-Moneda d'Iran. Om i es bien / 4- Testa d'Iguana.
 Braç d'ausèl / 5- Se permenava sens ren faire (se)
 6- Per lo chin. Santas noiridurás / 7- Aprep la
 sinhatura. A un apetis bèl / 8- Bien abritaas au
 chaud.

A- Istoira pas trop seriosa / B- Las de nòstres amics
 son las nòstras / C- Una per la bariòta. Flume d'Italia
 / D- Vilatge d'ardecha dau nòrd / E- Piosas inicialas.
 Fatigat / F- Dins la chaminèia bela / G- Donaa per lo
 relòtge. Bona aube lo pastis / H- Farà la bugada
 (buiua) / I- Ne pas bailar au diable. Los dison
 testards.



LO BEURE E LO MINJAR ...



DAUBA DE SANGLIÈR

- 1 quilò de sanglièr coupat en morsèls
- 100 gramas de lardons magres salats
- 2 cebas
- 2 venas d'alhet
- 2 fuèlhas de laurièr
- 4 clavèls de giròfle
- 2 branchilhas de frigolèta
- 1 pastenalha
- 3/4 l. de vin roge (12°)
- 3 culhièraas a sopa d'oli d'oliva
- 1 nose de burre maneiat daube un pauc de farina.
- sau e pebre.

. Dins una ola pron bèla, botar la vianda, las cebas menuasaas, las venas d'alhet, la pastenalha copaa en rondèlas, las fuèlhas de laurièr picaas daus clavèls de giròfle, la frigolèta. Salar, pebrar, banhar daube lo vin roge, mesclar e laissar marinat au fresc 48 oras de temps, en borlant 3 o 4 còps.

. Esgotar la vianda, reservar la marinada.

. Dins una coquèla de fonta esmalhada, far chaufar l'oli, far revenir los lardons, ajotar puèi la vianda, banhar daube la marinada e far cuèire plan-planet 1 ora 45.

. Ajotar lo burre maneiat, laissar bolhir un momenton. Vérifiar l'assasonament e servir.

Per acompanhar :

. Garnir de tartonetes daube de jalèia de rasins de Sant-Jan., passar 7 minutias au forn a 150°.

. Purèia de celeri rava e purèia de chastanhas.

Luceta Rochièr

Vocabulari

ceba = ceva, inhon (oignon)

frigoleta = frigola (thym)

pastenalha = racina (carotte)

nose = noitz (noix)

menustar = chaplar, chapotar (couper menu)

borlar = bolicar, borringar (remuer)

rasin de Sant-Jan = gronzèla (groseille)

Dins l'afar d'un an

Parpalhòls bleujes, mata bleva...
Tres cabifòls subri blavet,
Per los tastar...se congostar,
Puèi anar alisar d'autras belas,
Mesclar lo rjal e la sabor;
Flairar la menta e la verbenja
E tornar mai trobar la ròsa.

Rosier tardif, ròsa nolenta;
Los parpalhòls son esblaujats
E viron, viron coma baudufa
Sans tarabasta e treboleri.

Parpalhòls bleujes, mata bleva...
Avez passat la tardor de la vida !
Dins un pauc...sos un calhau,
Sos una fuelha eissuta,
S'escondrà parpalhòl.
D'el ne'n trobarem... pas res,
Un pauc de polsa secha...

Dins un caire...una babòta,
A la prima sortrà sas barjètas
E se veirà tornar mai,
Parpalhòls bleujes, mata bleva.

Marie Norcen

Premier Prix de Poésie occitane à l'Académie des Lettres et des Arts du Périgord.
Prix du Ministre de la Culture et de la Communication, Bordeaux, 7 avril 1980.

Vocabulari :

bleuje (éclatant de blancheur)
mata (touffe, bouquet)
bleva (bleue)
cabifol (tête folle)
blavet (bleuet)
alisar (caresser, cajoler)

nolent, -a (odorant, -e)
baudufa = bodifa (toupie)
tarabasta (vacarme)
treboleri (trouble, accident, émoi)
polsa (poussière)
babòta (chrysalide)

Solucions daus Mots Croisats

1/ FARANDOLA 2/ AMORS 3/ RIAL. CALA 4/ IG. ALA 5/ BAMBANAVA 6/ OSPOSTIAS 7/ PS. OGRE
8/ ACOCONAAS.
A/ FARIBOLA B/ AMIGAS C/ ROA - PO D/ ARLABOSC E/ NS.- LAS F/ CANTON G/ ORA - AIGA
H/ LAVARA I/ AMA - ASE